

САНА ОЛОХ

СССР ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА ҮЛЭНИТТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Х а н ы а т
1931 сый алтынны
ыйтан тахсар

№ 27 (4761)

1976 сый. Кулун тутар 2 күнэ
ОПТУОРУНЬУК

Сыйнага
2 харчы

СОВЕТСКОЙ СОЮЗ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ XXV СЪЕЗД

МОСКВА. (ССТА). Советской Союз Коммунистической партии XXV съезд үлэтин салдаан ыттар. Съезд Ленинни урдук принципиальной уонна деловой буолуу, биһиги Ийэ дойдубут көлөр кэскилин туһугар диир эппизинэстээх буолуу быһааныгар-майгытыгар үлэлиир. Араатардар партия, киһи табаарыс Л. И. Брежнев баһылыктаах Киһи Комитетын политика советской норуот бүтүүнүн өйбүлүнүн туһаарыан тоһоолоон бэлэттиллэр.

Олунньу 26 күнүгөр съезд кыһааны мунньарар тал элэтир Киргизия КН КК бастакы секретара Т. У. Усубалиев республика үлэнигэр улахан ситиһилэрин туһунан кэпсэтэ. Тохсус пятилетка сылларыгар Киргизияда 70 предприниматель уонна бодон сыахтар, ол иһигэр Токтогульская ГЭС тутулуунулар.

Минэ, рабочай киһинэ, партия Киһи Комитета производства уонна общества рабочай кылаас оруолун үрдэтүүгэ уурар болгоһотто ордук күндү, диэтэ С. Орджоникидзе аатынан Балтийский завод (Ленинград) токара А. В. Чусов. Делегат итин тэгэ аба көлүөнэ иһиттэн оҕаһааны дэриэһинэйдик ылар рабочай кылаас эдэр сменатын туһунан эттэ.

Тохсус пятилетка сылларыгар, диир иһитиннэрде бэйэтин этинигэр химическай промышленность министра Л. А. Ностандов, бу салаа борохуускулатын көмөйө 70 бырыһыан улаатта. Минеральной уорурдуулар окорууга пятилетка соруудахтара аһара толорулуунулар. Химия предпринимательн борохуускуларын улахан уонна куруутун үүнэ турар өттө — нуруокка аналлаах табаардар.

Съезд эдэр ленинцэтэр өрдөлөһүлэр. Киһилэр бэйэлэрин үтүө дымалларын тустарынан иһитиннэрдилэр. Искондор Ленин кэрэстэригэр, Коммунистической партияга беркинилээхтэрин туһунан тыллар дуорайдылар.

Съезд өрдөлөһөн тыл эттилер: Румыния Коммунистической партиятын Генеральной секретара, РСР президенти Н. Чаушеску, Лаос народный-демократический партиятын Генеральной секретара, ЛНДР премьер-министра Нейсон Фомвихан, МНРП КК Бастакы секретара, МНР Улуу Народный Хуралын Президиумун председатели Ю. Цеденбал.

Олунньу 27 күнүгөр съезд сарыардааны мунньара Мандатнай комиссия дакылаатын аһааһына. Киһи председатели И. В. Напитунов съезд делегаттарынын быһбардара бары партийнай тэрилтэлэргэ толору биһр санааланын быһааныгар-майгытыгар барбыттарын туһунан биллэрде. Улахан өрө көтөрүлүүн уонна астыныһынан съезд бастакы делегатынан СССР КК Генеральной секретара табаарыс Леонид Ильич Брежнев таланына. Съездэ барыта 4998 де-

легат, ол иһигэр 3672 киһи аан бастаан таланынылар. 1703 делегат — индустрия үлэнигэр. Киһилэр 77 бырыһыаннарын кэринэ — рабочай кылаас представителлэра. Делегаттар ортолоругар 887 тыа хаһаайыстыбатын үлэнигэр, киһилэртэн 70 бырыһыантан ордута — колхозтаахтар уонна совхозтар рабочайлара. Делегаттар састаантарыгар дойду 60 националы уонна народностарын представительлэра бааллар.

Тыа хаһаайыстыбатын производствотын бодон масштабтаахтык кинигээһин уонна идэтигин сүткэн ордуктарын туһунан Молдавия КН КК бастакы секретара И. И. Бодол эттэ. Республикара партия XXIV съездин кэнигиттэн сир оҕоһуутун уонна сүөһү иһитинин интенсификациялаһын түргэн тэтиминэн барар. 256 хаһаайыстыбалар иһки ардыларынара предприниматель, комплекстар уонна холбохунтар үлэнилэр.

Таджикистан үлэнигэр ситиһилэрин туһунан делегаттарга республика КН КК бастакы секретара Д. Расулов кэпсэтэ. Онус пятилеткада Таджикистан экономикага өссө түргэн тэтиминэн сайдыара. Хлоһоты үүннэринин сөргө машина электроэнергетика, өгнөөх металлургия, химия интенсификация сайдаллар. Нурекская ГЭС толору кыабынан үлэс киллэриллиэ.

Тутааччылар комплекснай биригээлэлэрин биригээһинэ (Зеленоград) Н. А. Злобин ити коллектив СССР XXV съездин чэрингэр ылыммыг эбэһээстэлиһэтигэр болдоһун иһинэ толорбутун туһунан иһитиннэрдэ.

Муньааха итин тэгэ СССР Суруйлааччыларын союзун бырабыланыһатын бастакы секретара Г. М. Марнов тыл эттэ.

Эстония КН КК бастакы секретара И. Г. Кабин тохсус пятилеткада республика промышленноһын уонна тыатын хаһаайыстыбатын үлэнигэр ситиһилэригэр тохтоото. Киһи, чуолаан, бүтүн оройуону экономической уонна социальной өттүнэн былааннаахтык сайыннараар сымаллаах республикада эксперимент берээдигинэн тэриллэбит Вильяндискай оройуоннаары тыа хаһаайыстыбатын холбохунун туһунан кэпсэтэ.

Отут биеэ мөлүһүннээх комсомол уонна советской иччит, диэтэ БССР КК бастакы секретара Е. М. Тяжелынинов, СССР КК ленинскэй политической курсун уонна практической үлэтин бүүс-бүтүнүү уонна толору биһирисилэр.

Тохсус пятилетка комсомолцотары уонна иччиттарын коммунистической итин оркулатынан буолла. Сүүрбө мөлүһүннэн таһа эдэр үлэнигэр пятилетка соруудахтарын болдоһун иһинэ толордулар. Партия ытырымынан коммунистары кытта кылаабынай кириилэргэ куруутун биһргэ сымдыар албан таһаах комсомольскай үгэс салдына. Пятилетка сылларыгар

Ааспыт XXIV съезд принципиальной характердаах кэккэ бөдөн соруктары туруортаабыта. Бүгүн ити соруктар хайдах быһаарыллыбыттарын уонна ханнык түмүктөр ситиһилибиттерин билэн-көрөн тураммыт, биһиги биэтик этэр кыахтаахпыт: таба курс ырытыллан оҕоһуллубут диэн.

СССР XXV съезигэр СССР КН Отчуоттуур дакылаатыттан

Арбаа Сабиир оройуоннарыгар комсомол уонунан тыһыынча уолаттары уонна кыргыттары үлэс ытта. Мантан, Кремлтан, комсомол XVII съезинтэн комсомолцотар бастакы этэрээттэра БЭМ-тар аттамыта. Бүгүн ити магистралы 35 тыһыынча уолаттар уонна кыргыттар туталлар. Партия сүткэн суолталаах дымаланын, иһки кырыс сиригэр Хара буора суох оройуоннары салгы сайыннарыһын заттаата. Ити ытырымыга тыһыынчанын уолаттар уонна кыргыттар хардарытара. Пятилеткалар тутууларыгар хас сым ахсын 8 мөлүһүннэн таһа үрлүкү кылаастар үөрэнээччилэра, техникумнар уонна профтехучилищелар сүүһүнэн тыһыынча үөрэнээччилэра үлэс буһууну-хатыһыны ыттылар. XXV съездэ комсомол рапортыгар илии баттыр бырабылалар киһи иччит съезд иһиннараи куоталаһыта хаһааһытааһар да кыһык тэнийдэ. Ити бочуоттаах быраабы 1750 тыһыынча пятилетка эдэр гвардецтара ыттылар.

БССР КК секретара ити рапорты СССР КК Генеральной секретара таб. Л. И. Брежневкэ туттарда.

Уобалас партийнай тэрилтэте, диир эттэ партия Ростовская обкомун бастакы секретара И. А. Бондаренко, онус пятилеткада тыа сиригэр хас биридии үлэһитэ 1—2 механизаторскай идэлэри баһылыһын ситиһэр соругу туруурда.

Быраатты республикалар иһки ардыларыгар үлэни социалистической үлэрин ордуктарын бэйэтин этинигэр Турмения КН КК бастакы секретара М. Г. Гапуров тоһоолоон бэлэтээтэ. Араатар республика норуотун хаһаайыстыбатын салайыһын тунсары башпуостарыгар, тохсус пятилетка түмүктэригэр тохтоото. Турменияда таһы хосторун көмөйө кэпниги биэс сымга хас да тогул улаатта. В. И. Ленин аатынан Каранумская каналы салгы тутуу улахан экономической суолталаах.

Турмениятан делегат, съездэ тыл этээччи бары атын араатардар курдук, коммунистар, советской норуот бүтүүнэ марксизм-ленинизмге быһаччы өстөөх уонна саамай дьэарай реакция позициятын кытта сөп түбөһиһэр маонстар антисоветской таһнарылаах үлэлэригэр СССР КК Отчуоттуур дакылаатыгар бэриллибит сыманыһын толору өйүүллөр диир эттэ.

Съезд өрдөлөһөн муньааха тыл эттилар: ЮКС КК Президиумун исполкомун секретара С. Доланц, БУП КК Политическай комитетын чилинэ, КНДР Административнай Советын Премьерын солбулааччы Пам Сен Чер, МПЛА КК (Ангола) Политбюрогун чилинэ А. Батишта.

МОСКВА. (ССТА). Дойду партийнай тэрилтэлэртэн биэс тыһыынча кэринэ делегат кыттар уонна 96 государствоттан сүүстөн таһа коммунистической, рабочай, национальн-демократической уонна социалистической партиялар представительлэра сымдыар СССР XXV съездэ үлэтин салдаан ыттар.

Делегаттар СССР Киһи Комитетын Отчуотун уонна СССР Киһи ревизионнай комиссиятын дакылаатын деловойдук, диир иһитинэстээхтик уонна улахан эппизинэстээхтик дьүүллэраллар. Табаарыс Л. И. Брежнев дакылаатын балаһыаньылары уонна түмүктэра делегаттар биһр санаанан өйбүлэлэрин ытталлар. Делегаттар этинилэригэр — айартутар үлэ баарадай балаһыаньын биһирээһин, өйө дымалатын кэмүсөөһинэ уонна бөбөрөгүтүгэ дьулуһар партия тас политикатын иһиттик биһирээһин.

Олунньу 27 күнүгөр съезд кыһааны мунньарар тал элэтир учууталыһа О. Н. Гуцева (Ставропольскай кыраай) табаарыс Л. И. Брежнев көрүлөһиннэнан ытталлыһыт СССР КК уонна Советской правительство тыа сиригэр оркулатын туһунан уурааһын суолтатын бэлэтээтэ. Делегат улаһиһр Софийскай оркулатын киһи туттуута — бүгүн «Гигант» диир төрөөбүт колхозтарын уонна атын колхозтар иһинэ совхозтар кыһыл кэмүс фондларынан буолар ити оркула биэс сүүс иһитилээччилэра. Киһилэр ортолорутар механизатордар, сүөһү иһтээччилэр, кылаабынай специалисттар, хаһаайыстыбалар салайлааччылар. Ставрополье —



Москва. Съездэ Кремлээди Дьыбарастарыгар СССР XXV съездин үлэтин кэнигэр.

СОВЕТСКОЙ СОЮЗ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЯТЫН XXV СЪЕЗД

(Бүтүүтэ. Иннин 1 стр. нөр).

тыа сирин үөрөнөччилэрин производственной бирис гээдэлэрин төрөөбүт дойдугара. Кыраай педагогтара оскуола үөрөнөччилэрин үлэни таптааһыҥа нитиниҥа дыһуннаах үлэлэрин ситиһинилээхтик салгыыллар.

Уобалас партиянай төрүлтөтэ производство кэдүү-күн үрдэтиҥэ хайдах үлэлирин туһунан съезд делегаттарыгар партия Горьковский обкомун бастакы секретара Ю. М. Христораднов иһитиннэрдэ. Араатар үлэни туһар предпринятиелары реконструкциялааһын уонна модернизациялааһын түмүгэр улахан экономическай кэдүүе ыһааһытын бөлүтөөтэ. Тохсусе пятилетка сылларыгар итиннэхэ олохуран уобаласка сүүсчаккэ чугаһыар производство төрүлүннэ.

В. И. Ленин аатынан Магнитогорскайдаагы металлургическай комбинат директора Д. П. Галинин металл оторуну элбээтиннэриниҥ уонна киһи хаачыстыбатын тунсарыҥа Челябинскай металлурдарын бачымыа хайдах сайдан өрөрүн туһунан көпсөөтэ. Партиянай төрүлтө салалтатынан комбинатка пятилетка улахан металл киһи маассабы куталаһы тэнийдэ. Нунтун салгы делегат Магнитогорскай металлурдары съезд иһиннээҥи социалистическай эбэһэтистибаларын чистээхтик толорбуттарын иһитиннэрдэ.

Приморская кыраай — социалистическай экономика бодонгон бодон регионнарыттан биһрдостэ. Партия крайкомун бастакы секретара В. П. Ломанин Приморьяда кэншики сылларга экономика саҥа предпринятиелара уонна салалара үөскээбиттэрин туһунан эттэ. Сибирь уонна Дальний Восток модун айылга ресурстарын кинигин туһаным — биһеги дойдубут улахан нигэрнээтөөх уонна быһаччы кыттахтаах соруҥа.

Съезд делегаттары Италья Коммунистическай партиятын Генеральнай секретара З. Берлингуэр, Чили Компартиятын Кии Комитетин подкомиссия-тын уонна секретариатын чилинэ А. Соррилья, Согуруу Вьетнам Бөхөлөнүүтүн Национальнай Фронтун КК чилинэ, Согуруу Вьетнам Республикатын Временнай Революционнай правительствотун тас дойдулардаагы дыһалаларын, министра Нгуен Тхи Бинь, ээрдэлэти-лэр.

Олунньу 28 күнүнээҥи муһунах партия Татарскай обкомун бастакы секретара Ф. А. Табеев атинтиннэ сараланна. Кии тохсусе пятилеткада нуруот бүтүүнү туһууга — КАМАЗ партиянай төрүлтөтин үлэтин туһу-нан көпсөөтэ. Араатар пятилетка устатыгар биэс сүүс-мөлүүнүтөн тахса тонна неби Илэ дойдуга биһрбит республика неби хосточчуларын ситиһинилэрин съезд иһитиннэрдэ.

Подмосковье коммунистарын уонна бары үлэһиттэ-рин дыһуннаах дыһалаларын туһунан партия обкомун бастакы секретара В. И. Нонотон эттэ. Уобаласка өрөрүөт астарын, үүтү, хортуспуйу уонна атын боро-дуускыйалары оторон таһаарар кэккэ бодон идэти-бит хаһаайыстыбалар үөскээтилэр. Делегат итиннэ та-та уобалас предпринятиеларыгар «Онус пятилеткада — үрдүк кэдүүстөөх техниканы!» диин декиэтээх соци-алистическай куталаһы диктик тэнийбитин туһунан иһитиннэрдэ.

Тыа сирин коммунистара, диктэ Белоруссия КК Гродненскай райкомун секретара А. И. Белиннов, СССР XXV съездин уураахтарын олоххо кыларыннэ туох кыалларын барытын оторуктара. Кии райком үлэ коллективтарын салалыҥа опытын делегаттары кытта үлэһиннэ.

Дойду атын быраатты республикаларын курдук, тохсусе пятилеткада Армения уонна Литва улахан

ситиһинилэриннэр. Ити республикалар партиянай тө-рүлүлэрин, промышленность уонна тыа хаһаайысты-батын үлэһиттэрин иһинилэригэр турар соруҥтар түс-тарынан съезд кинилэр Компартияларын КК бастакы секретардара Н. С. Демирчян уонна П. П. Гришалай-чус көпсөөтилэр.

Съездер Кремляда Дибарыастарын салалыгыр чин-чиник үктээн СССР Сөбүлэһинилээх Күүстэрин делегацията киирэр. Генерал-майор С. Г. Кочемасов лабымыгар воинскай йердэ тыллара үөрүүлээхтик дуораһыйаллар. Ленин кэрэһтэригэр муһура суох бөрүһүннээх дойду Сөбүлэһинилээх Күүстэре иһинилэр сүктэриилэр соруҥтары хаһан баһарар дөстөһөддөс төлөрүөхтэ диин буюбуттар Коммунистическай пар-тия XXV съездин уонна советскай нуруоту проһардиз-лэр.

Тыа сиритэр дыахтар-механизатордар оруулар-а үрдээн иһэр. Делегат Н. Б. Дөннэбсена (Кустанайскай уобалас «Харьковский» совхозун трактористкага) бөйөтин биһр идэһээх дуоһалэрин үлэда үтүөкөн дыһа-лаларын туһунан көпсөөтэ.

Муһунаах итиннэ төгэ СССР Композитордарын сою-дун бырабылдьаннаатын бастакы секретара Т. Н. Хрен-ников, партия обкомнарын бастакы секретардара А. В. Новаленко (Оренбург), А. Ф. Ватченко (Днепро-петровскай), Ф. С. Горичев (Новосибирская), М. З. Шаниров (Башкирия) тыа эттилэр.

ОЛУННЬУ 28 КҮНҮГЭР съезди ээрдэлэтиллэр тас дойдулартан сылдьар малдыттар: ФКП КК Политбю-ротун чилинэ, КК секретара Г. Плиссонье, Индия Компартиятын Национальнай Советын председатели Ш. А. Данго, Испания Компартиятын председатели Д. Ибаррури, Конго Үлэһиттэрин партиятын КК анаа-лаах Революционнай штабын чилинэ Ж. П. Чистер-Чиньяй.

СССР XXV съездин делегаттара



МОСКВА, СССР XXV съезди.
СНИМОККА: съезд делегаттара «СССР XXV съездинтэр Саха-инскай уобалас үлэһиттэрин рапортын» кытта билсэллэр.
В. ВЕЛИЖАНИН, В. КУЗЬМИН фотолара.



МОСКВА, СССР XXV съезди.
СНИМОККА: Мурманскай уобаласка съезд делегаттар. Ханга-тан уһа — «Мурманскпромстрой» трест туттааччыларын биригэди-нэ Социалистическай Үлэ Геройи В. Сериков, «Североникель» комбинат аппаратчида гидрометаллурга Н. Трошина, «Кольская» диктэ кымыа иитэр совхоз биригэдиинэ Л. Мишаева, «Апатит» халбобук мостовой электрокранын машинниһа З. Соколов уонна Кандакша куорат дефотун машинниһа В. Бурашников.
С. МАЙСТЕРМАН фотота.
ОСТА фотокронината.

ПАРТИЯҔА — БИҦИГИ ҮРДҮК ТАҦААРЫЛААХ ҮЛЭБИТ

Хабаровскайга Киров ааты-нан завод үлэһиттэрэ СССР XXV съездин үлэда үрдүк сити-һиннэ көрүстүлэр. Съезд аһыллыаһын чистээтэр буолбут митингэ 2 М-дээх сыах пар-тиянай төрүлтөтин секретара Н. Москвичев уонна комсо-мольскай төрүлтө секретара С. Зленков, сыах начальнига Н. Володин рабочайдар онус пятилеткада Коммунистическай партия сүдү былааннарын не сүрэхтэн биһириндилэрин эһит-тэрэ. Судноны оторобоччулар 1976 сүл былаанын уонна онус пятилетканы бодьобун инни-нэ толорорго соруһанналар. Слесардар биригээдэлэрин би-ригэдиинэ В. Колосов үлэда ситиһини туһунан рапорт отор-до.

Солнечная. Горно-обогати-тельной комбинат горняктара

съезди үлэда ситиһиннэ көрүс-түлэр. «Олунньу ыйга биһиги биригээдэбит үлэ таһаарыты-гар рекорднай көрдөрүүнү си-тистэ. Ол курдук, 800-тэн тах-са погоннай метр хайа боруо-дата хаһылыһа», — диктэ «Мо-лодежная» рудник проходчик-тарын биригэдиинэ В. М. Донской — Биһиги пятилетка бүтэһиттэр былааннамыт үлэ оторон таһаарытын таһымын 1978 сыллаахха ситиһэргэ бы-һаарыныбыт, диктэ салгыи Донской.

Хабаровскай кыраай. БАМ илигинэ участагыт туттааччы-лара онус пятилетка бастаан сылыгар 60 км тимир суолу тутар соруҥтаахтар, съезд аһыллыбыт күнүгэр иһин ый-лаах былааннарын төлөрдүлэр.

СНИМОККА: рельсени ууруу. А. ГАЛУШКО фотота.



ЫБСЛКС райкомугар

ЫБСЛКС РАЙКОМУН бюрота орто оскуоланы бүтэрбиттэри үр-дүк үөрэх заведениеларыгар кии-рэрэ бэлэмнэр курстарга мы-тыы уонна үлэда олохтоһун ту-һунан боптуруоһу көрдө.

Бюро СГВ бэлэмнэни отде-леннетиҥар бары совхозтартан уонна оройуон кинигиттэн 5-тии киһини ыһтарга быһаарда. Ком-сомольскай комитеттэр онно ким-нээҥи ыһтары партиянай төрүл-тэлэри итиннэ администраци-алары ыһтары сөбүлэһиннэркэ туһаахтар, олохтоммут бэрээдэги кытааһахтык тутууоһаахтар. Направление ЫБСЛКС райкомун бюротун уурааһынан төрүллэр.

Райсовет исполкомун нуруот үөрөдириттэргэ отдела уонна ЫБСЛКС райкома үлэһит ич-чаттары үрдүк үөрэх заведение-ларга бэлэмнэр курстары Ха-йахсүт уонна Чурапчы орто ос-куолаларын бааһарыгар 1976

Ыччаттары үлэ, үөрэх күүтэр

сыл муусе устэр 1 күнүттэн бэс-ыйын 1 күнүгэр диктэ үлэһиттэ-ргэ быһаардылар. Курстарга про-изводства иһин сымтан итэһэ суох үлэһиттэр 80 (совхоз ахсы-тан уонна оройуон кинигиттэн 15-тии) иччат ыһыллыа. Сов-хозтэр, предпринятиелар, төрүл-тэлэр салалталара үөрэхтэ бараач-чылары үлэһиттэн 5. д. кулун тутар 27 күнүн аһаһаа бөхө-лүөһаахтар.

Орто оскуоланы быһыд саҥа бүтэрөөччилэртэн үрдүк үөрэххэ 102 оһо ыһыллылар былаанналар. Онно путевкалар математическай кылаас үөрөнөччилэригэр уонна оскуоланы туһунууһа итиннэ үчүгэй сыһааннарын бүтэрби-тэргэ, бастаан активисттарга бэ-риллэхтэ. Рекомендацияны ЫБСЛКС райкомугар оскуолалар педагогическай советтара ыһла-рарлар.

ЫБСЛКС райкомун бюрота совхозтар уонна предпринятиелар саһааталарын орто оскуоланы бүтэрэн производства тахсаач-чылар отторобуттар иһин өйдөтүү үлэни ыһталарытар уонна 6. д. ыһаа иһини 1 күнүгэр диктэ иһин-лэри ыһтары иһин төлөрү сыһаа бодьохтоһон үлэ дуоһабын тү-һөрөөлэригэр сүбэлээтэ. Бу үлэда комсомольскай төрүлтэлэр саһаай активнай кыһаһыны ыһааһаах-тар.

Педагогическай советтар ах-сыс кыһаһы бүтэрөөччилэри аһааһаах орто үөрэх заведение-ларыгар ыһтары рекомендация биһрлэхтэрин сөп.

ЫБСЛКС райкомун бюрота итиннэ төгэ оскуолалар админи-страцияларын ахсыс кыһаһы бү-тэрөөччилэртэн 13 М-дээх СПТУ орто үөрэди биһрер отделеһе-лэригэр ыһтарга сүбэлээтэ.



ССКП XXV съедин делегаттара

МОСКВА. СЕНЬ XXV сьена.

СНИМОККА: ССРС Һароднаҗ артиһа, Ленинский биризмийә лауреата Михаил Ульянов (ханастан үһүс) Оренбургская уобаластаң сыйлаһар делегаттары кытта кәшәһәһәр.

ССТА фотохрониката

фестиваль ырыата дьинэрэйдэ



Снимок: фестиваль кытмыны ыбыт Оьбулуун пазилэтигэ үс-үрүн самодетельнойын хорошой коллектива.

П. СЕДАЛИЩЕВ — фототг.

Д. ЗВЕРСТОВ.

ЫКСА ТҮМСҮҮ уонна БИИР САНААЛАНЫ
БЫҕЫТЫГАР-МАЙҒЫТЫГАР

Аан дайду бэчээтэ ССКП XXV съезини үлэтин туһунаа

СОФИЯ. ССТА. ССКП XXV
сөһийн үлэйн туһунан Болгария
Коммунистическай партиятын
КК органа «Работническое дело»
хэһмэт суруйлар: «Биир нымгыл
түмсүү уонна биир санаалах
буолуу быһымта-майгыта, урдук
өрө көтөүллүү, урдук эппиэт-
төөх буолуу өйө-санаата, крити-
ка уонна байыни критикалыыа
хас бириднн киниэхэ диири өй-
дөбүлү хаалларар. Итинннн бы-
һымта-майгыны ССКП КК - Ге-
неральной секретара табаарыс
А. Н. Брежнев дакылаатта
онордо. Дакылаат марксистскай
ленинскэй үөрөх салгым сай-
дытыгар кылаатынан буолар
Советскай Союзка коммунисти-
ческай тутуу нинни кэскиллэ-
рин чуолкайдык арыйарынан
ССКП пролетарскай интернацио-
нализмта мунура сүөх бөрһинн
лээрнн туоһутунан, ленинскэй
принципиальнайынан ураҕыла-
нар».

БУДАПЕШТ, ССТА. Венгрия
кайыата «Мадьяр Немзет» «Эйз
икки программата» диген ыста
тыбатыгар ССКП XXV съезинен
мынлыбыт Эйз программата
слохко кииринте улахан суолта
лаарын белиэттир. ССКП XXV
сьезингэр партия Кини Комите
тин отчуоттуур диннаагыгар

дизн бэлэстийр салгмы хаймат,
ОСКП КБ Генеральнай секретара
Л. И. Брежнев биас сын аварал
оттүгэр ылымлыбыт программа
салгмытынан булар Советский
Союз ЭЙо сага программатын
китин аймахха барытыгтар таһаар
да. ЭЙо сага программата сир
шарын бары муаңуктарыгтар
кизиг сөнгөрийини ылыада дизн
хаймат эрөөрүн бүтлөсөр.

ПРАГА. ССТА. ОСКП XV съездингар Л. И. Брежнев өнөрбү дамылаатыгар научнай коммунизм идеяларыгар олобуран ваа дойду билигин сайдыытыгар дприн ырытыы өнөхулунма, — дприн баливтинир Чехословакия профессузатарын органа «Прага» хаһыат.

Дахьдлаахка Энэ уонна социализм ийин эйэни таптыыр итээннэ революционнай күүстэр охсуууларыа быһаарад күүһүжэн буолар—социалистическай дойдулар бииргэ сомоболоһууларыгар уонна бииргэ үлэлэһиннэригэр улахан болгомото уугурулуна.

ГАВАНА. ССТА. Куба үлэйт-
тэре Москвага буола турар ССКН
XXV съезин улаһин ахсаабын
болломтоһон кэтээн кереллэр.
Заводтарга уонна фабрикаларга
тыа хаһаайыстыбнай коопе-
ративтарга, теритталарга уонна

җорак таведениеларыгар бу күн-
нәртә советский коммунистар
форумнарыгар аяллах митин-
гәр буладотлылар. Бары про-
инципаларга ССЕН XXV съези-
гар сәй түбәһиннәрәм быыштыкала-
абылынылар, кинофильмнәр
көрдөрүлләләр. Кубинский-со-
ветский дәрәдәһуу ассоциация-
та Кубаға үләһиннәр советский сп-
циалиттары кытта үләһиннәр
көрсүһүләрин дойдү үрдүнән та-
рийдә.

ОСКН XXV съёһиһ чыһиһар
социалистическай куоталаһыһ
производственнай коллективтар
иһи ардыларыһар киһигиһ тэ-
һийдэ. Куба радиота уонна теле-
видениһета күн аһыһ советскай
коммуниһтар съезтарин үдэтиһэ
аналлаах программалары биэрэл-
лэр.

НИТО. ССТА. «СССР ХХV» стө-
лигор табаларыс Л. И. Брежнев
дакылаата Эквадор коммуниста-
рыгар санд революционерный ор-
кетовуллууну үсөкөттө. Бийиги
советский коммунистар форум
нарын итиники эбэрдалибит
уонна коммунистическая общес-
твонны тутуу сүлүгүгү советский
норукка улуу ситинилэри бада-
рабыт, — диэт Эквадор Комму-
нистический партиятын РК
исполкомун чилинээ Милтон Хи-
хон.

дийн байртайн лиричeskэй драма-
тын бэлхэтэгэ. «Советскяя Рос-
сия» издательствотын редактор-
театровед В. Ю. Попова «Абста-
ктах Будамшуну» турторуунаа
народнай театр үлэтин хыхтаах-
тык савалаабытын, үүнэ кэскил-
дэбин этэн туран, В. Д. Пи-
нигина үрдүк культуралаах ре-
жиссер буюдарын бэлхитэгэ. Бу-
тун Советтаары театральнай об-
щество үлэинтэ, критик, фило-
софскэй науки кандидата Ю. С.
Беренгард бу пьесаны комедия
эрэ курдук көрдөрө итгэбнин
кини хылаасайаа ис ховоонугар
болкомтону уураары ийдэ.

Г. ЕФИМОВ.

Үлэнхиттэр суруктара

ҮТҮӨ ДА ОБОЛОР

1975 сэл алтынныг бигийг редакциябытыг М. Г. Собакин «Тийс врахыг наадыбайт» дин суруу кирибтэ уонна хаһыанк бичээтэймэни эрэмтир-санитарнай холбоһун кылазынай враһа А. И. Перников дьаһал ылымыг ымыллыбыта. Редакция итинэ сибээстээх манньк суругу тутта:

Саггардымгыга дияри Мыры-
лада дьон, үкөүи оскуола озо-
доро, тикстэре маалдар буолан
бэркэ эрэйдэнэллэрэ. Оройуонна-
гы балыкхада амтэннэхтэрин
окус шараа, элэссына сырынга
абыйбаа салыттыннарара, үлэн-
хайнаһы, үөрэди хаалларан ба-
ран хаайтара сытар айыкка,
днэх күрдүк буолара.

Ити эрэйтэн эдэр брачтар

Т. А. Минегарова уонна Г. Ю. Швецова быһыааттылар. Кинилэр үлэ чааһын аахсыбакка, сарсыарда ардалаан, кинээ хойутаан туран үлээлээннэр, адыбах хонук кинигэр 400-чөөс кийи тийгини ыларын ыалдылар, элтирин эмгэстилэр. Соротохто сэрэхсийи түһүү буолла.

Олохтоохтор Тазкира Арсланова уонна Галина Юрьевна үлэлэригэр сыһыаннарын хайраатылар. «Дьонун аймах хонук иһигэр «ыалдьар», «үчүгүй» «туугуй» днэк күрдүк сахалны тыллара туттар, ыарыһахтара, кытары сахалыы-нууччалыы быһаарсар буга орустулар ээ, — дэ Һэллэр кинилэр. — Үтүө да өбөдөр».

Н. ДЯЧКОВСКОЙ.

Сэрэнэр дьаһаллары ылыахха

Оройгоон нэһилинньэ-ээх
нууннарын уулуссаларыгар
массыһын, нотоцка элэстэнэрэ
улам элбээн иһэр. Онуоха, би-
лигин теһе да этэҥнэтин иһин,
дэг-оһол тахсар куттала улахан,
уулуссаларыт бэрээдэктэниллэ-
рэ, суоллара бэрт молтох. Оро-
уруу, сороҕор бэйэбит даҕаны
уулуссанын сылдыһы быралбы
маларын үчүгэйдик билбэһипит.

исполкомнара бөһүөлөктөргө транспорт средстволара тустаа бычча буолбакка, көңүлүнүн суолларынан эрэ сыдыар бэрэ-дөктөрүн олохтууларга наада-дах. Оттон оскуолалар овороргуулуусанан сыдыымы быраабыл-рын, ону тэпэ суол баллэлэри-анаан-минзэн үөрөтөллэрэ буол-лап көрөхсөннөх этэ.

Е. КОЖУРОВ,
ЛОСКИН

Дьүөгэбитин эбэрдэлиибит

Якутскайдаагы ойуулдуур-дүү
һүһүүр искусство музейыга,
Чурапчы оскуолатын үчүүталын
сата Е. А. Пермякова саханын
онгоһуктарын быыстапкага сити
һиннээхтик барда. Көрүүгэ ту
руорудлубут 54 үлээри ты
һынчтанан дьөннөр үрдүктүү
сыанаалаатылар. Бу онгоһуктары
Москвада норуот дьовурдаахт
рын айымниһыларын быыстапка
тыгар ылытарга быһаарыллына.

Биийнги, Хонтобо нэвчилэгч дэхтааллара, итгич телевизэрг нөрөн, радиован истэн, улахан нын үөрдүбүт. Күндү дүөгөбүт тин үрүгү ситыиингичинэн эбэрд лиибүт.

У. ДЬЯЧКОВСКАЯ,
директор комитетов
председатель.

Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ

Таптыыр ийэм, балтыбыт уонна аймахпыт
ПУДОВА ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА
марахан мариыттан өлбүтүн, диринин курутууһан турар,
табаарыстарыгар, билэр дьонноругар интиннэрэбит.
Кыһа, эдэһийдэрэ, аймахтара.

«Сага олох» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского района КПСР и районного Совета депутатов трудящихся Якутской АССР.

с. Чуралча, ул. Карла Маркса 12. Тираж 2775

ЧУРАПЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТИПОГРАФИЯ

БИҢИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовой индекс 678700, Чурапчы с. Карл Маркс
д. 12. ТЕЛЕФОННАРЫТ: редактор — 91-395, отделлар — 91-495, уопсай —
05.

САНААНЫН №-рз 27